

MAIKARABELO A BAFSA BA AFRIKA BORWA

Tekano

Swara batho ka moka ka go lekana le ka tshwanelo. O se ke wa hlaola.



Seriti sa botho

Hlompha bohole. Bontsha go loka le go hlokomela.



Bophelo

Dilo ka moka tše di phelago di bohlokwa. Swara dilo ka moka tše di phelago ka tlhompho.



Ba lapa

Godiša o be o hlompho batswadi ba gago. Bontsha go loka le go botega go balapa.



Thuto

Tsena sekolo, ithute o be o šome ka maatla. Latela melao ya sekolo.



Mošomo

Thusa balapa ka mošomo wa ka gae. Bana ba se ke ba gapeletsha go nyaka mošomo.



Tokologo le tshireletšo

O se ke wa gobatša, wa hlakiša goba wa tšošetša ba bangwe, gomme o se ke wa dumelela ba bangwe go dira bjalo. Rarolla go se kwane ka khutšo.



Thoto

Hlompha dithoto tša ba bangwe. O se ke wa senya thoto ebile o se ke wa utswa.



Bodumedi, go ba le tumelo le moakanyo

Hlompha ditumelo le meakanyo ya ba bangwe.



Tshireletšo

Hlokemela lefase. O se ke wa senya meetse le mohlagase. Hlokemela diphoofolo le dimela. Swara legae la geno le motse wa geno o hlwekile, o bolokegile.



Boagi

Eba moagi wa go loka, wa potego wa Afrika Borwa. Hlompha melao, gomme o kgonthiše gore ba bangwe ba dira bjalo.




Tokelo ya go hlagiša maikutlo

O se ke wa phatlatalša maaka le lehloyo. Kgonthiše gore batho ga ba rogiše goba ba hlabja ka mantšu.



ISBN 978-1-4315-0053-6



SEPEDI HOME LANGUAGE

GRADE 1 – BOOK 2

TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0053-6

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.


9th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

SEPEDI LELEME LA GAE – Mphato wa | Puku ya 2

ISBN 978-1-4315-0053-6



Leina:

Phapoši:




basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SEPEDI LELEME
LAGAE

Puku ya 2
Kotara ya
3 & 4



E boleditswe
ebile e sepelelana
le CAPS

Mphato
wa



Mdi Angie Motshekga,
Tona ya Thuto ya
Motheo



Mna Enver Surty,
Motlatša-Tona ya Thuto
ya Motheo

Dipukutšomo tše di tšweleeditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi Angie Motshekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Mna Enver Surty.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projekte ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tša Dithulaganyo tša go Diragatša tša Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšitše Kgoro go dira dipukutšomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšomiso ya dipukutšomo tše.

Tshepetšo ya go bala

Go balela pele




- Nagana ka ga seo o šetšego o se tseba ka ga hlogo.
- Gopola ka ga mongwadi le letšatšikgwedi la kgatišo.
- Bala temana ya mathomo le temana ya mafelelo ya karolo.
- Leka go bolelela pele gore sengwalwa se tla ba mabapi le eng.

Go bala



- Ge o dutše o bala, fela o khutša gore o bone ge eba o a kwešiša.
- Bapetša tše o bego o akanya gore e tla ba tšona le seo o se balago.
- Ge o sa kgone go fa ditlhalošo tša mantšu ao o sa a tsebegoo gona šomiša pukuntšu.
- Ge o sa kwešiše karolo ye o e balago, gona e bale gape ka go iketla. E balele godimo.

Go bala ka morago




- Leka go gopola tshedimošo ye e itšego.
- Thala mmepe wa monagano ka ga dikgopololo tše bohlokwa.
- Ngwala kakaretšo gore e go thuše go gopola dikgopololo tše bohlokwa.
- Šomiša dikgopololo go tšwa go se o se balago ka mongwalo wa gago.






Mphato
wa

I



L e i e m e
D a g a e




ka SEPEDI



Puku ye ke ya:

Puku ya

2




Morero wa 5: Seo re ipshinago ka sona

- 65 Diruiwaratwa** 2
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go bala mafoko a makopana.
 Tlotlontšu: Medumo ya ditumanoši.
 Go nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le mafoko.
 Go ngwala: Go ithuta go ngwala A.
 Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
- 66 Dimpša le dikatse** 4
 Go ngwala ditumanoši tša maleba gore lentšu le nyalane le seswantšho.
 Medumo: Go hwetša le go dira sediko mo go ditumanoši
 Go šomiša tatelano ya diafibrate gore a kopanye marontho.
 Go ngwala: Go ithuta go ngwala leina la gagwe.
- 67 Ke duma ge nkabe ke na le hlapi** 6
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go bala mafoko a makopana.
 Tlotlontšu: medumo hi, kh, ph.
 Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
 Go ngwala: Go ithuta go ngwala B
 Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
- 68 Diruiwaratwa le diphoofolo tše dingwe** 8
 Thala seswantšho sa seruiwaratwa gomme o bolele le mogwera wa gago ka gona.
 Medumo: Go hwetša le go dira didiko go medumo ye: ph, th, hi, kh, ts, tl.
 Mošongwana wa boithabišo: Segu diswantšho tša diphoofolo tša polaseng gomme o di mamaretše mo seswantšhong sa polasa.
- 69 Boithabišo ka ntle letšatšing** 10
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go bala mafoko a makopana.
 Tlotlontšu: Medumo ya ditumanoši u, i, e.
 Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
 Go ngwala: Go ithuta go ngwala C
 Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.

- 70 Tlotlontšu** 12
 Go ngwala: Go ngwala ditumanoši, go hlama mantšu ao a tla nyalano le diswantšho.
 Go ngwala: Go nyalanya dithakakgolo le dithaka tše nyanye.
 Lapologa: Go šupa seswantšho seo se sa sepelelanego le seholpha.
 Go ngwala leina la seholpha se sengwe le se sengwe.
- 71 A re bapaleng** 14
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go bala mafoko a makopana.
 Tlotlontšu: modumo kg.
 Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
 Go ngwala: Go ithuta go ngwala D
 Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
- 72 Ke rata go bapala** 16
 Go nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.
 Medumo: Go hwetša le go dira sediko modumong wo: kg.
 Go nyalanya mantšu le seswantšho sa maleba.
 Lapologa: Mošongwana wa go latiša ka mahlo.
- 73 Re rata go kitima** 18
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go bala mafoko a makopana.
 Tlotlontšu: modumo tš.
 Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
 Go ngwala: Go ithuta go ngwala E
 Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
 Go šomiša diswantšho go anega kanegelo.
- 74 Go feny** 20
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.
 Medumo: Go hwetša le go dira sediko modumong wo: kh.
 Go bolela kanegelo ye e theilwego godimo ga diswantšho.
 Go šomiša modumo wo th go feleletsa mantšu gore a nyalane le seswantšho.

Kotara ya 3: Beke ya 1–4

- 75 Lebenkeleng** 22
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go bala mafoko a makopana.
 Tlotlontšu: modumo tl.
 Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
 Go ngwala: Go ithuta go ngwala F
 Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
- 76 Seo se ka rekwago** 24
 Go ngwala modumo ph, go hlama mantšu ao a nyalano le diswantšho
 Medumo: Go hwetša le go dira sediko modumong wo: ph.
 Lapologa: Go ngwala lenaneo la dilo tše di theilwego godimo ga seswantšho.
- 77 Go bala** 26
 Go bala dipudula tša polelo le mafoko a makopana.
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go bala mafoko a makopana.
 Tlotlontšu: modumo hl.
 Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
 Go ngwala: Go ithuta go ngwala G
 Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
- 78 Ke rata dipuku** 28
 Tatelano ya diafibete.
 Go ngwala: Go ngwala dikarabo ka ga seswantšho.
 Go ngwala ditumanoši, go feleletsa mantšu ao a nyalano le seswantšho.
 Lapologa: Mošongwana wa go latiša ka mahlo.
- 79 Dibere tše tharo** 30

 Go bušeletša medumo ya ditumanoši.
 Go dira puku ya kanegelo ka disegwa.
 Go khalaria seswantšho sa dibere tše tharo.
 Go nyaka dilo tše di utilwego ka seswantšhong.
 Go bala kanegelo ka ga Dibere tše tharo.

Morero wa 6: Go etela mafelo

- 81 Moletlo wa matswalo** 36
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go bala mafoko a makopana.
 Tlotlontšu: medumo b, t, ph, ng.
 Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
 Go ngwala: Go ithuta go ngwala H
 Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
 Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga le letšatši la matswalo
- 82 Letšatši la matswalo la lethabo** 38
 Go opela "O golegole!"
 Go ngwala dithaka tša maleba mathomong a lentšu gomme ka morago a nyalanye lentšu le seswantšho sa maleba.
 Medumo: Go hwetša le go dira sediko medumong ye: th, kh, bj, tl, ph.
 Lapologa: Go latiša maina a dikgwedi mo khalentareng.
 Go ngwala matšatši a matswalo a bona le a bagwera ba bona.
- 83 Re etela serapa sa diphoofolo** 40
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go bala mafoko a makopana.
 Tlotlontšu: medumo: tš, hi, tl, bj.
 Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
 Go ngwala: Go ithuta go ngwala I
 Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
 Go bala matšatši a beke.
- 84 Diphoofolo tša serapeng sa diphoofolo** 42
 Go bolela ka ga letšatši la beke la mmamoratwa.
 Go thala seswantšho sa go laetša seo ba se dirago ka letšatši ie.
 Go ngwala: Go ngwala matšatši a maleba a mo khalentareng.
 Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye: tš, hi, bj, kg, tl.
 Lapologa: Go latela le go hwetša (go latiša ka mahlo)
- 85 Polaseng** 44
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go bala mafoko a makopana.
 Tlotlontšu: medumo hi, tl, kg.
 Go ngwala: Go ithuta go ngwala J
 Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.

- 86 Bophelo bja polaseng** 46
 Go ngwala mantšu ao a tlogetšwego go feleletsa mafoko.
 Go ngwala: Go ngwala leina la phopholo ya mmamoratwa.
 Go ngwala: Go ngwalolla dithaka.
 Medumo: Go hwetša le go dira didiko modumong ye: na, th, bj, tš.
 Lapologa: latela o be o hwetše. Go ngwala maina a diphoofolo.
- 87 Kua disorokising** 48
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go bala mafoko a makopana.
 Tlotlontšu: medumo ya ditumanoši a, e, j.
 Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
 Go ngwala: Go ithuta go ngwala K
 Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
 Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantšho.
 Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga ya bona le leina la sekolo sa bona.
- 88 Diphoofolo tša kua disorokising** 50
 Go dira medumo ya diphoofolo le go dira gore mogwera a akanye gore ke diphoofolo dife.
 Go ngwala: Go ngwala mantšu ao a tlogetšwego go feleletsa mafoko.
 Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye: hi, tš, ts, ny, tl, ng.
 Go thala mothalo go laetša gore re hwetša eng go phopholo ye nngwe le ye nngwe.
- 89 Sam le Ann ba a timela** 52
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go bala mafoko a makopana.
 Tlotlontšu: medumo ya ditumanoši le i, tš, g.
 Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
 Go ngwala: Go ithuta go ngwala L
 Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
 Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantšho.
 Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga ya bona le go feleletsa lefoko.
- 90 Matšatši a beke** 54
 Go thala phopholo ya mmamoratwa le go ngwala leina la phopholo yeo.
 Go ngwala: Go ngwala mantšu ka bontši.
 Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye: tl, ng, tš, sw.

Kotara ya 3: Beke ya 5–8

- Lapologa: Go kopanya marontho ka tatelano ya alfabeto gore a bone ke phoofolo efe.
- 91 Re ya bolong** 56
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go bala mafoko a makopana.
 Tlotlontšu: medumo ya ditumanoši le ny, k, ng, tš, g.
 Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
 Go ngwala: Go ithuta go ngwala M
 Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
 Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantšho.
 Go ngwala: Go ngwala maina a bona le go feleletsa mafoko a mabedi.
- 92 Papadi ye ke e ratago** 58
 Go thala seswantšho sa papadi ya mmamoratwa.
 Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantšho.
 Go ngwala: Go ſomiša mantšu ao a kgethilwego go feleletsa mafoko.
 Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo
 Lapologa: Go laetša phapano mo go diswantšho. Go bala ka ga dipapano tše di lego mo go seswantšho.
 Go hwetša dilo mo go seswantšho.
- 93 Lebenkele la dibapadišwa** 60
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go bala mafoko a makopana.
 Tlotlontšu: medumo ya ditumanoši le tš, ny, hi, ph, sw.
 Go ngwala: Go ithuta go ngwala N
 Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
 Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga ya bona le go feleletsa lefoko.
- 94 Dipadišwa tše ke di ratago** 62
 Go ſomiša alfabeto go kopanya marontho go hlama seswantšho.
 Go ngwala: Go feleletsa mafoko ka go ſomiša diswantšho le mantšu ao a kgethilwego bjalo ka mohlala.
 Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye: mp, pl, mp, nk.
 Lapologa: Go hlopha dilo ka memanking ya maleba.
- 95 Dikolobjana tše tharo** 63
 Go bolela ka ga seswantšho.
 Go bala kanegelo ka ga dikolobjana tše tharo.



Morero wa 7: Mo re dulago

97 Kliniki	68
Go bolela ka ga seswantšho. Go bala kanegelo ya kathune. Tlotlontšu: medumo ye e latelago lw, k, tl, ng. Go ngwala: Go ithuta go ngwala Go ngwala: Go ngwaliola lefoko Go ngwala: Go thala seswantšho ka ga go lwa ka morago o ngwale mafoko a mararo ka ga seswantšho.	
98 Anke o fole	70
Go gopola ka ga tatelano ya ditiragalo ka go nomora diswantšho. Go ngwala: Go direla motho yo mongwe karata ya gore a fole. Medumo: Go bala mafoko le go ngwala mantšu ao a tlogetšwego. Go ngwala maswaodikga mo mafokong ao a filwego. Go nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.	
99 Tumišo o etetše ngaka ya meno	72
Go bolela ka ga seswantšho. Go bala kanegelo ya kathune. Tlotlontšu: medumo ya dikatumanoši le, lw, sw, p, š. Go ngwala: Go ithuta go ngwala thaka P Go ngwala: Go ngwaliola lefoko. Gongwala: Go thala seswantšho le go ngwala mafoko a mararo ka ga seswantšho. Go ngwala: Go thala seswantšho ka ga ka fao a hlokamelago meno a gagwe ka gona ka morago a ngwale mafoko a mararo ka ga sona.	
100 Go itlhokomela	74
Go bolela ka ga diswantšho. Go ngwala: Go ngwala lefoko ka ga diswantšho tše pedi. Go ngwala: Go šupa le go ngwala mantšu ao a lego ka bontši. Lapologa: Latela gomme o hwetše (go latiša ka mahlo)	
101 Poloego ditseleng	76
Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: medumo ye mm, kg, th, ng. Go ngwala: Go ithuta go ngwala Q Go ngwala: Go ngwaliola lefoko. Go ngwala: Go thala seswantšho ka ga go tshela mokgotha le go ngwala hlogo ka tlase ga sona.	

102 Poloego ditseleng	78
Go khalara mabone a therafiki. Go feleletša mafoko ka go ngwala mantšu ao a tlogetšwego. Go nyalanya mantšu le maswao a tsela a maleba.	
103 Dinamelwa	80
Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: Go bušeletša medumo ye kg, tl, ng, mm, r, š le ya dikatumanoši. Go ngwala: Go ithuta go ngwala R. Go ngwala: Go ngwaliola lefoko.	
104 Go sepela	82
Sega mehuta ye e fapanego ya dinamelwa gomme o di mamarëteš mmpelog wo o laetšago nagá, lewatle goba leratadima.	
105 Mollo	84
Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: medumo ya lefetile š, th, ll, tš, s. Go ngwala: Go ithuta go ngwala S. Go ngwala: Go ngwaliola lefoko. Go ngwala: Go thala seswantšho sa mollo ka morago a ngwala ka ga seswantšho seo.	
106 Mollo	86
Go bolela ka ga diswantšho. Go ngwala: Go ngwala mafoko ka ga diswantšho. Medumo: Go hwetše mantšu ao a nago le moselana -ile wa lefetile. Latela gomme o hwetše. Thruša rasetimamollo gore a file mo go lègo mollo (go latiša ka mahlo).	
107 Sekolong	88
Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Medumo: Go hwetše mantšu ao a nago le moselana -ile wa lefetile. Go ngwala: Go ithuta go ngwala T Go ngwala mafoko ka ga seo ba se dirilego maabane. Go thala seswantšho go laetša seo ba ratago go se dira kua sekolong ka morago a ngwale ka ga seswantšho.	

Kotara ya 4: Beke ya 1–4

108 Seo re se dirago sekolong	90
Go thala seswantšho ka ga mogwera wa bona wa sekolong sa bona ka morago ba ngwale lefoko ka ga yena. Go ngwala madiri ao a tlogetšwego go feleletša mafoko. Go nyalanya mantšu le diswantšho.	
109 Ge sekolo se tšwele	92
Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko ka ga seswantšho. Medumo: Go hwetše mantšu ao a nago le moselana -ile wa lefetile. Go ngwala: Go ithuta go ngwala U Go ngwala mafoko ka ga seo ba se dirilego letšati la go feta gomme a thale diswantšho go hlahoša mafoko.	
110 Mantšiboa	94
Go opela: Naledi yela, ya maruberube. Go bapala papadi ya mantšu go bušeletša medumo ya dikatumanoši le medumo ya tihakapedi. Go ngwala maswaodikga mo go mafoko.	
111 Bera Wini e tantšwe	96
Go hlopha dikatumanoši le medumo ya tihakapedi ka morago a ngwale ka mapokising a medumo a maleba. Go dira puku ya kanegelo ya go dirwa ka disegwa ya bera - Wini Poo.	
112 Bera Wini e tantšwe	97



Morero wa 8: Lefase la rena

113 Boso	102
Go bolela ka ga diswantšho. Go bala dipudula tša polelo le mafoko. Tlotlontšu: go bala medumo ye: th, ny, hl, tl. Go ithuta go ngwala V. Go thala seswantšho ka ga boso le go ngwala hlogo ka tlase ga seswantšho.	
114 Boso bo bjang?	104
Go ngwala: Go ngwala mafoko ka ga diswantšho. Go ſomisa mahlaoi go feleletša mafoko. Medumo: Go hwetše le go dira sediko mo go medumo ye: iš, ng, ny, th, tš. Go ngwala maswaodikga a maleba mo go mafoko. Go bona phapano magare ga diaparo tša go lebana le boso bijo bo fapanego.	
115 Ledimo	106
Go bolela ka ga seswantšho. Go bala mafoko a makopana. Tlotlontšu: Go bušeletša medumo ye th, tš, tš. Nyalanya karata ya mantšu le mafoko. Go ngwala mafoko ka mantšu a: Go ithuta go ngwala W. Go thala seswantšho ka ga ledimo la matlakadibe ka morago a ngwale mafoko a mararo ka ga seswantšho seo.	
116 Tše dingwe gape ka ga boso	108
Ngwala mašala a maleba go feleletša mafoko. Go bala tšate ya boso ka morago a araba dipotšiō tše di theilwego godimo ga tšate/papeta.	
117 Dihla tša ngwaga	110
Go bolela ka ga di diswantšho tša dihla. Go hlopha mantšu ka gare ga mapokisi a modumo. Tlotlontšu: medumo ye: th, tl, sw, hl. Go ngwala: Go ithuta go thala seswantšho ka ga sehla sa mmamoratwa gomme a ngwale mafoko ka ga sona.	

118 Matšatši, dibeke le dikgwedi	112
Go bolela ka ga khalentara. Go araba dipotšiō tše di theilwego godimo ga khalentara. Go ngwala mantšu a o tlogetšwego ka ga dihla. Go šupa sehla le diphofolo le dimela mo seswantšong.	
119 Tumišo le Ann ba bjala merogo	114
Go bolela ka ga seswantšho. Go bala ditlankana le kanegelokopana. Tlotlontšu: Go bušeletša medumo ye: tš, hw, bj. Go ngwala: Go ithuta go ngwala Š Go ngwala lenaneo la merogo ye e akaretšwago mo lefokong. Go ithuta go ngwala X. Go hlopha dienywa le merogo gomme a ngwale lefoko le tee ka gketho ya bona.	
120 Nako ya go bjala ka serapaneng	116
Go bolela ka ga diswantšho. Go ngwala madiri go feleletša mafoko. Go ngwala maswaodikga a maleba mo mafokong. Go sega diswantšho tša merogo gomme wa di mamarëteš mo go tšate ya dipilara.	
121 Lešokeng la diphofolo	118
Go bolela ka ga seswantšho. Go bala kanegelokopana le ditlankana. Tlotlontšu: Go bušeletša medumo ye: ts, th, tl, kh. Go ithuta go ngwala Y. Go ngwala ka ga diphofolo tše di lego mo seswanšong.	
122 Diphofolo tša lešoka	120
Go kgona go phara ditlankana tša go fapano mo diphofolong tše pedi. Go ngwala: Go feleletša papeta ka ga diphofolo. Go ngwala mantšu a o tlogetšwego go feleletša mafoko. Go latela ditaelo tša go feleletša sethalwa.	

Kotara ya 4: Beke ya 5–8

123 Lewatle	122
Go bolela ka ga seswantšho. Go bala ditlankana le kanegelokopana. Tlotlontšu: mantšu a a nago le medumo ye: hl, hw, tš, le. Go thala seswantšho sa phofofo ya ka lewatle le go ngwala lefoko ka ga yona.	
124 Ka tlase lewatle	124
Go kopanya marontho ka tatelano ya alfabeto go feleletša seswantšho. Go ngwala maina a dihlapi go feleletša mafoko. Go ngwala maswaodikga mo mafokong. Go hwetše le go dira didiko mo go medumo ye: s, tš, ng, th, tšw. Lapologa: latela o be o hwetše	
125 Babu ngwana wa tlou o a timela.	126





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Ann o na le katse.




Tumišo o na le polipoli.



Oketšo o na le mpša.



Sam o na le kefa
le legotlo.





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko
a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela o šomiše
mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

na le
katse
kefa

katse	legotlo	kefa
mpša	polipoli	tsebe
kefa	gola	tsela



A re nyalanyeng

Nyalanya dikarata tša mantšu tšeо di lego kua morago ka pukung le
mantšu ao a lego mo lefokong.

Katse

le

legotlo

di

eme

tseleng.



a a

Ngwalolla. A re ngwaleng




A A



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Katse le legotlo di eme tseleng.


MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re direng

Ngwala tlhaka ya maleba gore o nyalanye lentšu le seswantšho.

ka **ts**eomoenoefap neebeošiaeamomm tla

Medumo

Bala lefoko ka morago o nyake medumo ye e filwego o be o e direle sediko.

Re go diretše mohlala.


a	K a tse le mpš a di j a n a m a .
e	Katse e bone legotlo.
i	Dikatse di ja dinama.
o	Legotlo le bona katse.
u	Pula e na kudu.



Letšatšikgwedi:



Latela ditlhaka tša alfabeto go feleletša seswantšho se. Se khalare.
Bolela ge eba phoofolo ye e ka ba seruiwaratwa sa go loka.



Ithute go ngwala leina la gago.

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

2014-09-02 12:38:51 PM

Ke duma ge nkabe ke na le hlapi



Se ke mpša.

Seo ke katse.

Di na le bana.

Ke duma ge nkabe ke na le **hlapi**.



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

hlapi	khudu	phuti
hlapa	khula	phula
hlama	khunama	phuma



Letšatšikgwedi:



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Ke

duma

ge

nkabe

ke

na

le

hlapi.



Ngwalolla.

A re ngwaleng



b b

B B



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Ke duma ge nkabe ke na le hlapi.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re direng

Thala seswantšho sa
phoofolo yeo o naganago
gore e ka ba seruiwaratwa
sa go loka. Botša mogwera
wa gago gore ke ka lebaka la
eng o nagana gore e tla ba
seruiwaratwa sa go loka.



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše
mohlala.

ph

Ke ~~ph~~ala ya ka.

th

Bana ba rata tholo.

h l

Re rutha le hlapi ka letamong.

kh

Ba na le seruiwaratwa sa khudu.

ts

Ke be ke na le katse ye botse.


tl

Oki o bapala ka magotlo a mabedi.



Lapologa

Sega diphoofolo tše di lego
letlakaleng la ka thoko ye
gomme o di mamaretše
seswantšhong sa maleba.





Letšatšikgwedi:



Ke diphoofolo dife tšeо di ka dirwago diruiwaratwa?

Ke diphoofolo dife tšeо di lego tša lešoka?

Ke diphoofolo dife tšeо di dulago mo polaseng?




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Re bapala ka ntle letšatšing.
 Re rata go epa le go kitima.
 Ke apere kefa ye khubedu.
 Ke dula fase ka ge ke lapile kudu.





Letšatšikgwedi:



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

dula
rata
apere

dula	kitima	apere
duma	inama	kefa
kudu	dinama	fase



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Re

rata

go

bapala

ka

ntle.



Ngwalolla.

A re ngwaleng



C C

C C



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Re rata go bapala ka ntle.

Handwriting practice lines for the sentence above.



A re ngwaleng

Feleletša mantšu. A nyalanye le diswantšho. Diriša
ditlhaka tše.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---

k _ tse	k _ fa	mm _ tla	kh _ du
kg _ mo	pud _	nk _	hl _ pi
b _ lao	letšatš _	p _ ne	j _ ke
l _ oto	m _ lomo	p _ tša	p _ se
kolo _	m _ tšoba	mor _ ri	p _ la



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Thala mothalo go nyalanya tlhaka ye kgolo le tlhaka ye nnyane.

a	e	i	o	u
U	O	E	I	A



Lapologa

Thalela seswantšho se se sa sepelelanego le tše dingwe mo sehlopheng. Ngwala leina la sehlopha se sengwe le se sengwe. Diriša mantšu a go go thuša.

dikoloi

dikatse


dimpša

dimela

dieta

diénywa

71 A re bapaleng



Go bose kudu go bapala ka ntle.
Re rata kudu go bapala.
Ke rata go kitima le go fofa.





Letšatšikgwedi:



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala
mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o
šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

fofa
bapala
kitima

kgomo	kgema	kgela
kgogo	kgetha	kgora
kgaka	kgotha	kgama



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Go

bose

kudu

go

bapala

phakeng.



Ngwalolla.

A re ngwaleng




d d

D D



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Go bose kudu go bapala phakeng.



Are direng

Nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.



kitima



kgorometša



fofa



raga

dula

thutha

ema

lebelela



Medumo

Bala lefoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.



kg	Ke bona kgomo e fula.
kg	Kgogo ga e fula e a sela.
kg	Nama ya kgaka e bose.
kg	Ke kgela koko meetse.
kg	Ke kgema apola ka meno.
kg	Ke kgetha namune ye koto.






Letšatšikgwedi:



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu le seswantšho sa maleba.
Dira sediko go kg lentšung le lengwe le le lengwe.



kgema

kgora


kgomo

kgogo



Lapologa

Thuša bana ba go
hwetša phaka.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

17



Are boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



legapu

fofa

kitima



Are baleng

Re rata go kitima.

Ann le Sam ba kitima ka lebelo.

Mpša ya ka, Ben, e tšwa moseleng ka mehla.

Ema Ben! Ema!





Letšatšikgwedi:

Mantšu a tlwaelo



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

rena
kitima
lebelo

thaba	thiba	thula
thala	thipa	thuto
tholo	thoba	thoma



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego mafokong a.

Rena re kitima ka lebelo.

Ngwalolla. A re ngwaleng



e e



E E



A re ngwaleng

Ngwalolla mafoko.

Rena re kitima ka lebelo.




Bolela le mogwera wa gago
ka diswantšho tše pedi tše.
Na go direga eng?



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

19



Medumo

Bala lefoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

kh	Re bona kh udu.
kh	Ge ba rapela ba a khunama.
kh	Ati o sepela a khukhuna.
kh	Mma o khurumela pitša.
kh	Re ja nama ye khubedu.
kh	Pula e a khula.





Letšatšikgwedi:



A re boleleng

Bolela le mogwera wa gago ka diswantšho tše pedi tše.
Na go direga eng?




Lapologa

Feleletša mantšu gomme o a nyalanye le diswantšho. šomiša **kh** goba **th**.
Re go diretše mohlala.




thaba




iba




erotse



ipa



apo



udu

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



Boati o ile lebenkeleng.

Na o tla reka eng?

O tla reka tšhese, tšhokolete, ditšhipisi le maswi.





Letšatšikgwedi:



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlötontšu.

Mantšu a tlwaelo

tlala
tloga
tliša

tlala	tlola	tlema
tlaba	tloga	tlela
tlama	tlou	tlisa



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Boatj

○

ile

lebenkelenq.



Ngwalolla.

A re ngwaleng



f f

F



A re nqwaleng

Nqwalolla lefoko.



Boat i o ile lebenkeleng.



A re direng

Ngwala ph mathomong a lentšu le lengwe le le lengwe.
Nyalanya lent u le seswantšho sa maleba.



ph iri

efo

ala

uti

ukubje

akeng



Medumo

Bala lefoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.



ph	Boati o rata di phoofo lo.
ph	O kwa phefo e foka.
ph	Nama ya phala e bose.
ph	O bona phiri ka leokeng.
ph	Ke katse ya phaga.
ph	O na le phuti.






Letšatšikgwedi:



Lebelela seswantšho. Ngwala lenaneo la dilo ka moka tše a di rekilego lebenkeleng.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng


Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

Aowa, Ben.
Tlogela, o a
seleka!

A re baleng



Ba be ba bala puku ye koto.
Ben ya fofela godimo ga bona.
Ke nagana gore Ben ke mpša ya go segiša.





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala
mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela,
o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

hle
hlola
hlapa

hle	hlola	hlapa
hleng	hloka	hlagola
hlepha	hlokomela	hlahloba



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Ba

bala

puku

ye

koto.



Ngwalolla.

A re ngwaleng



g g

G G



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.




Babala puku ye koto.

Handwriting practice lines for the sentence above.



A re direng

Tlatša dikgoba ka ditlhaka tše di tlogetšwego mo dipukung tše.



A re ngwaleng


Na ke dipuku dife tše dikoto?

Na ke dipuku dife tše ditshese?

Bala gore go na le dipuku tše kae:

khubedu	
sorolwane	
pinki	

talamorogo	
talalerata	
phepholo	






Letšatšikgwedi:






Feleletša mantšu. A nyalanye le diswantšho.
Diriša ditlhaka tše.

a e i o u



Thuša bana go hwetša
palune ya mmala
wa go swana le wa
digempe tša bona.
Bala maina a bona mo
dipaluneng.

mpš(a)
k _ lobe
l _ saka
p _ fo
dip _ ku
dip _ di
k _ tima
letšatš



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme ka morago o thuše
Mothogauta le Ngwana wa Bere go a hlopha ka
mapokising a medumo a maleba.



buna

yena

bina

gape

puku

roma

meno

roka

iri

lena


pitša

mala

bona

nama

pudi




a

e

i

o


u



Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire
puku ye ya disegwa. e ya le yona
gae gomme o e balele bagwera
ba gago le balapa.





4

13



16

Bere ye nnyane e thabile.
E na le mogwera yo mofsa.



Dibere tše tharo



1



Anke re sepelasepele ge
bogobe bo sa fola.




Mothogauta a tsoga.
O tshogile.


14

Bogobe bo fiša kudu.

3



Bogobe bo fiša
kudu.



Ke yola
mola.

Dibere tše tharo di apea
bogobe.

2

15

Ke mang yo a bego a
robetše malaong a ka?



Ke duma ge
nkabe ke na le
mogwera.



Berenyana ga e na le
bagwera.

12

5

Malao a a
boleta kudu.

Malao ale
kua a lokile.


Malao ale a
bothata kudu.



O ya go robala.


8

9



Ke swerwe ke tlala kudu. Ke kwa monkgo wa dijo tše dibose.

Ke mang yo a bego a ej a bogobe bja ka?



Ke mang yo a bego a ej a bogobe bja ka?
Bogobe bja ka bo ile ka moka.

Mothogauta o bona ntlo ya dibere.

6

II

Ke mang yo a bego a ej a bogobe bja ka?



Bogobe bjoo bo fiša kudu.

Bjoo bo tonya kudu.



Bjo bjona bo lokile.

O kwa tatso ya bogobe.

10

7



Letšatšikgwedi:



Lopologa

Khalara seswantšho se sa dibere tše tharo.
Hwetša lehwana, traka, watšhe, sekgamankatsana, poraše ya meno le mokotlana.



TEACHER: Sign _____ Date _____

81 Moletlo wa matswalo

Kotara ya 3 – Beke ya 6 - 10



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Lehono ke letšatši la matswalo a Ann.

Ka moka re a opela re bile re a **bapala**.

Ann o **tima** dikerese.

Re **phaphatha** diatla.

Go na le dijo tše dintši.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

bapala
rena
tima

ba pala	tima	phapha	ma ng
balela	timela	phafoga	neng
balata	timana	phala	nong

Ngwalolla.

A re ngwaleng



H H



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Re abapala le go opela.

Ngwala lefoko ka seswantho.

A re ngwaleng




A re ngwaleng

Leina la ka ke _____.
Ke na le mengwaga ye _____.
Letšatši la matswalo a ka ke _____.



Ngwala tlhaka ya maleba gomme o nyalanye lentšu le seswantšho.




aphatha	bj	apo
ang	kh	efo
aba	tl	ala
udu	th	ola
ou	ph	iba





Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.



ng	Ke robala ne ng goba neng.
kh	Ke rata dikhudu.
bj	Ba bona bjang bjo botala.
tl	Re tla bogela tlou e sepela.
ph	Ba gotša mollo phefo e foka.



Lapologa

Gatiša maina a dikgwedi mo khalentareng ya matšatši a matswalo. Ngwala leina la gago mo go kgwedi ya matswalo a gago. Ngwala maina a bagwera ba gago mo go dikgwedi tša matswalo a bona.

Khalentareng ya matšatši

Pherekong

Dibokwane

Hlakola

Moranang

Mopitlo

Phupu

Mosegamanye


Phato

Lewedi

Diphalane

Dibatsela

Manthole



Re serapeng sa diphoofolo.

Dinonyana **tšela** di letša melodi ka gare ga mehlare.

Kwena e robetše.

Tau e a rora.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

tšela	hlapa	tlala	bjang
tšona	hlama	tlaba	bjoko
tšola	hloga	tloga	bjale

Letšatšikgwedi:

Mantšu a tlwaelo

hlapa
tšela
tlala



Re bona segwagwa.

A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Ngwala lefoko ka seswantšho.



A re ngwaleng

Ngwala dikgobeng. Diriša mantšu a go go thuša.

nonyana

kwena

tau



e robetše letšatšing.



e letša molodi.



e a rora.



A re ngwaleng

Leina la ka ke

Phoofolo ye ke e ratago ke

e na le methalo.



A re ngwaleng

Ngwalolla.




i :

I




Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diret e mohlala.



t	Bona dinonyana tšela .
hl	Dinonyana di fofa hleng le sekolo.
bj	Re bjetše bjang bjo botala.
kg	Kgomo e bona tau e rora.
tl	Noka e tlala meetse.



Thuša bana go hwetša diphoofolo. Ge o hwetša phoofolo,
ngwala leina la yona ka tlase mo seswantšhong.

Lapologa



segwagwa

kgabo

tlou

kwena




mmutla

thutlwā

pitsi


kubu

khudu



85 Polaseng

Kotara ya 3 – Beke ya 6 - 10





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

mohlare	kgano	letlakala
lehlalerwa	kgodi	letlalo
sehlora	kgati	letlabo

kgogo
bjala
tlola



Ngwalolla.

A re ngwaleng



j j

J J



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Kgogo e kgona go beela mae.

Ngwalolla lefoko ka seswantšho.


A re ngwaleng



A re ngwaleng

Leina la ka ke _____.
 Ke na le mengwaga ye _____.
 Leina la sekolo sa ka ke _____.
 Ke ka Mphatong wa _____.

Bophelo bja polaseng



A re direng

Dira medumo yeo e dirwago ke
diphoofolo tša polasa. Mogwera wa
gago a bolele gore o phoofolo efe.



A re ngwaleng

Ngwala mantšu ao a tlogetšwego.




roko

bjang

mapidibidi

nakana

lori




Molemi o otlela



a rutha ka letamong.

Dikgomō di fula



Mosetsana o na le




Molemi o letša



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.



bj	Dinku di fula bj ang.
tš	Molemi o letša nakana.
th	Lepidibidi le a rutha .
ng	Bana ba rutha ka letamong.
ts	Mosetsana o rata go bala.









Letšatšikgwedi:



Thala mothalo, o laetše gore re hwetša
eng diphoofolong tše.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

87 Kua disorokising




A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka
seo o se bonago.




dithuthupe



tlou



tente ya disorokisi



rametlae

bana



A re baleng

Re ka tenteng.

Sili e bapala ka bolo.

Tau e laetša meno a yona a
magolo.

Borametlae ba a tsena.



sili



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

tente
sente
pente

nakana	tente	bjang	tsela
karikana	sente	bjala	tsebe
pakana	pente	bjoko	tsoga

Ngwalolla.

A re ngwaleng



k k

K K



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko

Re tsene ka tenteng.



Ngwala lefoko ka seswantšho.

A re ngwaleng



A re ngwaleng

Leina la ka ke _____.
 Ke na le mengwaga ye _____.
 Ke nyaka go ya _____.




A re direng

Thala phoofolo ye o e
ratago mo sekhipheng
se. Ngwala leina la
yona ka sekgobeng.



A re ngwaleng

Thoma mantšu a ka di goba ba ka gobane diswantšho di laetša dilo tša go feta
selo se tee.



apola

kgomo

lori



lemi

setsana


šemane



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohllala.


ny	Re nyaka tente ya disorokisi.
ts	Borametlae ba a tsena.
tš	Ditlou tšela di a bina.
tl	Ba tla le borametlae.
ng	Re ya disorokising.



Lapologa

Kopanya ditlhaka gore
o bone gore ke phoofolo
efe ya disorokisi.







E be e le ka Mošupologo.

Ra fihla letamong ra bapala ka mapidibidi.

Re timetše ge re boela gae.

Sam o wele a thinyega letsogo.

Ben ya re hlakodiša.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

hloka	tšola	tsoga
hloma	tšona	tsoma
hlotla	tšie	tsela

Ngwalolla.

A re ngwaleng



I

L



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

Re fihlile letamong.



Ngwala lefoko ka seswantšho.

A re ngwaleng



A re ngwaleng

Na lehono ke la bokae? Ngwala ✗ kgauswi le leina leo. Dira sediko go letšatši le o le ratago. Na gosasa ke la bokae? Ngwala ✓ kgauswi le leina leo.

Lamorena		Labone		Moupologo	
Labohlano		Labobedi		Mokibelo	
Laboraro		Lamorena			



A re direng

Thala seswantšho sa seo o
nyakago go se dira ka letšatši le.

Na ke letšatši lefe la beke le o le ratago?




A re ngwaleng

Matšatši a, a wele go tšwa khalentareng.
A ngwale dikgobeng tša maleba.


Labobedi

Labohlano

Labone



Medumo



Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e
direle sediko. Re go diretše mohllala.

Lamorena
Moupologo
Mokibelo

ny	Sam a thi ny ega letsogo.
ts	Sam o gobetše letsogo.
t	Re timetše.
tl	Rametlae o a segiša.
ng	Ra fihla letamong ka maoto.





Letšatšikgwedi:



Lapologa

Thuša Sam le Ann go fihla gae ba bolokegile.



MORUTIŠL: Saena

Letšatšikgwedi

91 Re ya bolong

Kotara ya 3 – Beke ya 6 - 10



A re baleng

Lehono ke Mokibelo.

Re bogetše ge ba raga bolo.

Ke swere aesekhrimi ya go **tonya**.

E tologa ka seatleng. Ke a e latswa.

Re thabetše Bafana.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

tonya	reka	botša	raga
lenyalo	boka	bitša	taga
monyadi	roka	gotša	loga



Ngwalolla. A re ngwaleng



m m

M M



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Ke swere asesekhrimi.



Ngwalolla lefoko ka seswantšho.

A re ngwaleng



A re ngwaleng

Leina la ka ke _____.
 Ke rata go bogela _____.
 Ke rata go ja _____.

92 Papadi ye ke e ratago

Kotara ya 3 – Beke ya 6 - 10

A re direng

Thala seswantšho go laetša papadi ye o e ratago kudu.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a.



Selo se ke _____.



Ba _____ diatla.



Ngaka e _____ ngwana.

Selo se ke _____.

Ngaka e _____
ngwana gore a fole.






Letšatšikgwedi:



Medumo


Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohllala.



ny	Go a to ny a.
hl	Ba hlapa diatla.
ng	Ke ngaka.
tš	Letšatši le a fiša.
sw	Ngaka e swere nalete.

Bolela ka dipapadi tše. Botša mogwera wa gago gore di swana
kae le gore di fapano kae.

Lapologa




Nyaka dilo tše mo seswantšhong. Di direle sediko. Dira leswao mo plokong ge o se hwetša.

aesekhrimi	
lepanta	
setena	
hlapi	

seeta	
dipaketsana	
letsuana	
folaga	

93 Lebenkele la dibapadišwa

Kotara ya 3 – Beke ya 6 - 10



A re baleng

Re ka lebenkeleng la dibapadišwa.

Re bona mepopo, dipoloko le dikoloi.

Bona tlou le traka.

Re bona dibapadišwa tše dintši.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

**bona
koloi
swara**

teraka	koloi	swara	phasele
terekere	kamela	swere	phafoga
terapoline	kariki	swana	phala



Ngwalolla. A re ngwaleng

n n**N N**

A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

R e a bapalale go opela.



Ngwala lefoko ka seswantšho.

A re ngwaleng




A re ngwaleng

Leina la ka ke _____.
 Ke na le mengwaga ye _____.
 Ke rata go bapala le _____.



Kopanya marontho,
o bone gore ke
sebapadišwa
sefe.



Ngwala sebapadišwa se ngwana yo mongwe le yo mongwe a se nyakago.
Diriša mantšu a go go thuša.

traka

mpopo

dipoloko

thedibere

koloi

Ann o nyaka



Oketšo o nyaka



Sam o nyaka



Ngwana o nyaka



O na le



ye khubedu.



Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ye ya
disetwa. Eya le yona gae gomme o e balele
bagwera ba gago le balapa.




Yo mongwe le yo
mongwe o swanetše go
aga ntlo.

Nna ke tla aga
ntlo ya ka mo.

Re swanetše re
bolokege.


4



Ijoo! Go a
fiša!

Tša e bea ka tlase ga tšimele.

13



Ga re boife phiri ye kgolo ye
mpe, phiri ye kgolo ye mpe,
phiri ye kgolo ye mpe.

16



Dikolobjana tše tharo



1



Ke sepelela
saruri.

14



Re swanetše re
hlokomele phiri
ye kgolo ye mpe.

Ke swerwe ke tlala.
Dikolobe tšela di
bonala nke di bose.
Ke tla lalela ka
tšona lehono.

Re swanetše re hlokomele phiri
ye kgolo ye mpe.

3




Re ile go dula ka
dintlong tša rena.

Gabotse, mma.

Re
thabile.

Dikolobjana tše tharo di tloga
gae. Di swanetše go ikagela
dintlo tša tšona.

2




Ga re boife
phiri ye kgolo
ye mpe.

Phiri ya tšhaba ya se sa
boa.

15

Ka pela, bedišang
meetse.



Dikolobe tša bea pitša ya
meetse godimo ga setofo gore
a bele.


(12) Tša e bea ka tlase ga tšimele.

Nna ke tla aga ntlo
ya ka ka bjang. E
tla fela ka pela, ke
moka ka kgonago
bapala.



5

Kolobjana, mpulele ke
tsene.



Aowa! Aowa!

Kolobjana, mpulele
ke tsene.



Aowa! Aowa!

Phiri ya befelwa, ya šutša, ya
weša ntlo. Kolobjana ya kitimela
ntlong ya buti wa yona ya go
dirwa ka mahlokwa.

8

Phiri ya befelwa, ya šutša, ya weša
ntlo. Dikolobjana tše pedi tša
kitimela go sesi wa tšona ntlong
ya ditena.

9



Nna ke tla aga ntlo
ya ka ka mahlokwa.
E tla fela ka pela. Ka
fao ke tla kgonago
bapala letšatši ka
moka.


Aowa! Aowa!

Phiri ya befelwa ya
šutša, ya šutša, ya
šutša, ya šutša.
Fela ntlo ga e we.
Ya namela godimo
ga ntlo.

6

II

Kolobjana, mpulele
ke tsene.



Ke tla aga ntlo ya
ka ka ditena. E tla
tšea nako ye telele
go fela. E tla tia.

10

7




Letšatšikgwedi:




Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala.

mp	Boati o nyaka mpopo.
pl	O aga ka diploko.
mp	Kgomo e na le mpa ye khubedu.
nk	Lebenkele le legolo.
nk	Ke na le nku ye kgolo.



Thuša go hlwekiša. Bea dilo tše ka manking wa maleba. Thala mothalo go tloga
go selo go ya manking wa maleba.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

67



A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Ke a lwala.




A re baleng




Ann o a lwala.



Mmagwe o mo iša kliniking.



O swanetše
go nwa dipilisi.



Enwa tše. O tla
ikwa bokaone
gosasa.

Ke a leboga mma.

Ngaka e hlahloba Ann.

Ngaka e re Ann o swanetše go robala.



Letšatšikgwedi:



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

ngaka
mooki
kliniki

ngaka	klase	lwa	tlema
ngapa	klasiki	lwela	tlaba
ngata	kliniki	lwala	tloga

Ngwalolla. A re ngwaleng



O O




O O

Ngwalolla lefoko. A re ngwaleng



Ann o ile ngakeng.



A re ngwaleng

Thala seswantšho sa ge o
be o lwala. Ngwala lefoko ka
seswantšho sa gago.

Handwriting practice lines for the sentence "Ann o ile ngakeng."

Handwriting practice lines for the sentence "Thala seswantšho sa ge o be o lwala. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago."


A re direng

Nomora diswantšho tše go laetša tatelano ya maleba.



A re ngwaleng

Direla motho
yo o tsebago a
lwala karata ya
gore a fole.





Letšatšikgwedi:



Medumo


Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.



kliniki	Ann o ile kliniki ng.
lwala	O be a lwala _____
nwa	O swanetše go nwa dipilisi _____
robala	Ann o swanetše go robala _____
fodile	O fodile _____

Lapologa

Thala mothalo go nyalanya se se dirwago le seswantšho sa maleba.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi


71



A re boleleng

Lebelala seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

Leino la ka le bohloko.

A re ye ngakeng
ya meno.

A re baleng



mooki



setulo

O se ke wa ja
malekere.

maske

sesepe sa meno

phoustara

Gopola, o swanetše go hlapa
meno letšatši le lengwe le le
lengwe.Ke a leboga.
Ke ikwa bokaone.



Letšatšikgwedi:

Mantšu a tlwaelo



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

hlapa	lwala	swiela
hlama	lwela	swina
hlahloba	lwa	swana

lwala
hlapa
hlahloba

Ngwalolla. A re ngwaleng



p p

P P

Ngwalolla lefoko. A re ngwaleng



Tumišo o ile ngakeng ya meno.



A re ngwaleng

Thala seswantšho o laetše ka fao o
ka hlokomelago meno a gago ka gona.
Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.





A re boleleng

Na diswantšho tše di re botša gore re dire eng?
Bolela le mogwera wa gago ka tšona.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka diswantšho tše 2.




Letšatšikgwedi:




A re ngwaleng

Na ke e l goba ke tše 2?


Khalara poloko ye e nago le karabo ya maleba.




katse dikatse




segwagwa digwagwa



lepidibidi mapidibidi



leino meno



seatla diatla




leoto maoto



Lapologa

Thuša Tumišo go
hwetša tsela ya go
ya ngakeng ya meno.
Thuša Ann
go hwetša tsela ya
go ya kliniking.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

101 Polokego ditseleng

Kotara ya 4 – Beke ya 1 - 5



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Lebelela ka go la nngele.



Lebelela ka go la la go ja.



Lebelela ka go la nngele gape. Bjale o ka tshela.



A re baleng



O swanetše go lebelela ka mathoko ka moka
pele o tshela mmila.

Ema, lebelela ka go la nngele le ka go la la go ja.

Lebelela ka go la nngele gape.

Bjale o ka tshela.





Letšatšikgwedi:

Mantšu a tlwaelo



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

gape
ema
lebelela

mmila	kgetha	thoko	tsele ng
mmala	kgema	thoma	mmile ng
mmagoja	kgoma	thoka	ngake ng

Ngwalolla. A re ngwaleng



q q

Q Q

Ngwalolla lefoko. A re ngwaleng



Kamorago o ngwalele mafoko ka ga seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Thala seswantšho mabapi le go tshela mmila. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.





Are direng

Khalara mabone a therafiki. Ngwala leina la mmala woo.
Bolela gore mmala o go botša gore o dire eng.
Ngwala maina a, dikgobeng tša maleba.




sepela

ema

leta

Leina la mmala

Na o swanetše go dira eng
ge e le mmala wo?

Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle
sediko. Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo
mafelelong a lefoko.



nngele

Re swanetše go lebelela **nngele** le mmagoja.

tshela

Lebelela pele o tshela

ema

Ema ge lebone e le le lehubedu

letala

Tshela ge lebone e le le letalamorago

yena

Yena o na le mpša



Letšatšikgwedi:



A re nyalanyeng

Nyalanya lentšu le leswao la tsela la maleba.



bana ba a tshela



eya go la
mmagoja



ga go tsenwe



dipaesekele ga
di dumelwelwe



eya go la
nngele

ema



103 Dinamelwa




A re boleleng

Lebelela seswantšho
gomme o bolele ka seo o
se bonago.



A re baleng

Mdi Motau o
otlela Gautrain.
Setimela se
sepela ka lebelo
kudu.
Ke ya sekolong
ka paesekele.
Ke feta
boemapese.



Tlotlont u

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung
ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

kgona	tlema	sekolong	mmala
kgoma	tlela	setimeleng	mmepe
kgora	otlela	peseng	mmoto



Letšatšikgwedi:

Mantšu a tlwaelo

sepela
otlela
feta



A re ngwaleng Ngwalolla.

r r

R R

Ngwalolla lefoko. A re ngwaleng



Mdi Motau o otlela Gautrain.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

81





Letšatšikgwedi:



MORUTIŠL: Saena

Letšatšikgwedi

83

105 Mollo

Kotara ya 4 – Beke ya 1 - 5



Ke ile lebenkeleng.

Ka bona **mollo** ka lebenkeleng.

Borasetimamollo ba kitimela mo go lego mollo.

Ba dirišitše llere ye telele le **lethopo** le letelele.





Letšatšikgwedi:

Mantšu a tlwaelo



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

ile
kitima
diriša

llere	le thopo	bo letše
lla	ma thomo	se petše
mollo	ma thudi	na metše

Ngwalolla. A re ngwaleng



S S

S S

Ngwalolla lefoko. A re ngwaleng



Ba kitimela mollong.



A re ngwaleng

Thala seswantšho sa koloi ya setimamollo. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

85




A re direng

Bolela le mogwera wa gago ka seo se diregago diswantšong tše.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga diswantšhe tše.



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.

Re go diret e mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

ile	Ba kitimile ge ba bona mollo.
et e	Ba sepetše maabane _____
ile	Ke hlapile diatla _____
et e	Ke nametše pese _____
ile	Ba rakile mpša _____






Letšatšikgwedi:




Lapologa

Thuša rasetimamollo go fihla mo go lego mollo.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



Maabane Ann o ile le Oketšo sekolong.

Ba **ralokile** kgati kua lepatlelong.

Ba **fofile** kgati gantši.

Ba **hlapile** diatla.

Ba **ratile** dijo tša bona tša letena.





Letšatšikgwedi:

Mantšu a tlwaelo



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

ratile
fofile
hlapile

ratile	fihlile	ralokile
fofile	romile	bolokile
hlapile	ragile	gorogile

Ngwalolla. A re ngwaleng



t t

T T



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



A re ngwaleng

Thala seswantšho go laetša seo o se ratago kua sekolong. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.

(Handwriting practice lines)

(Handwriting practice lines)



A re direng

Thala
seswantšho sa
mogwera wa gago wa kua sekolong.
Ngwala lefoko o bolele gore ke ka
lebaka la eng o mo rata.



A re ngwaleng


Lebelela diswantšho tše. Ngwala seo bana ba se dirago
sekolong. Diriša mantšu a go go thuša.

opela


bala

ngwala


raloka




Ann o a _____ .



. Oketšo le Ann ba a _____ .



Tumišo o a _____ .



Tumišo o a _____ .



Letšatšikgwedi:



Lapologa

Thala mothalo go ba thuša gore ba tsebe gore ba ya kae.

Ke nyaka malekere.



Mogoroši

Ke a babja.



Ann

Leino la ka le a opa.




Tumišo

Ke nyaka go ithuta.



Boati




SEKOLO



LEBENKELE



NGAKA YA MENO




BOOKELO



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng



Re ralokile lepatlelong.



Re hlapile.



Re dirile mošomo wa gae.



Re ile malaong.





Letšatšikgwedi:

Mantšu a tlwaelo



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

apeile
romile
bofile

hlapile	ralokile	romile
dirile	fihlile	apeile
kamile	bofile	kgomile



Ngwalolla. A re ngwaleng

u u

U U



A re ngwaleng

Thala seswantšho go laetša se o se dirago ge sekolo se tšwele.
Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mabedi ka seswantšho.

Handwriting practice area for the letters 'u' and 'U'.

110 Mantšiboa



Opela koša ye.



Dira nke wena le
mogwera wa gago
le Berenyana
le Mothogauta.
Boledišanang gore ke
mang yo a tla bago
Berenyana le mang yo
a tla bago Mothogauta.
Bonang gore ke mang
yo a ka balago mantšu a
ka lebelo. Berenyana e
swanetše go bala mantšu
ka moka gore a e thuše
go hwetša tsela ya go
ya gae. Mothogauta o
swanetše go bala mantšu
ka moka go mo thuše go
hwetša tsela ya go ya
gae.





Letšatšikgwedi:



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a
lefoko.



ile	Maabane ke ile sekolong ka maoto.
fetile	Ke fetile mpša ye kgolo e bogola
fofile	Ke fofile legora ka gobala
fihlile	Mogwera wa ka o fihlile a nthuša
hlapile	Ke hlapile gape kua sekolong



111 Bera Wini e tantšwe

Kotara ya 4 – Beke ya 1 - 5




Lapologa

Hlopha mantšu a, go ya ka medumo ye e khalarilwego gomme o a ngwalolle ka mapokising a medumo a maleba.



hlola	thala	tlala	tsena	tsela	tšela	thaba
tsebe	thiba	phefo	hlama	tlola	hloma	
tlema	tseba	tlala	tšola	thoma	tšona	



ts

th

tl

tš

hl

ph



Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ye ya disetwa.
Eya le yona gae gomme o e balele bagwera ba gago
le balapa.

Wena Bere
ya go seleka.

Thušang! Ga ke
kgone go tšwa.

Wena Bere
ya go segiša.

Ka letšatši le lengwe todi ya Wini
e be e fedile. A latswa maragwana
a pitša ya gagwe gomme hlogo ya
gagwe ya swarega.

4

O lle todi ye
ntši kudu.

O tla swanelwa ke go
leta beke go fihla ge
o sesefetše. Ke gona
re tla kgonago go go
ntšha.



Ya ba Wini o tantšwe fao moleteng
beke ka moka. O be a sa kgone go
tšwa goba go tsena.

13




GOGA! GOGA!


Wini a tšwa ka go phosoga.
Na o ile a dira eng? O ile a
kitima gore a yo nyaka todi.
Mala a gagwe a be a lla.

16


Bere Wini e tantšwe



1



E re ke go
balele kanegelo.



Ba ke bagwera ba ka.

14

3



Leina la ka ke Wini Poo.
Ke rata go ja todi ya nose.

O se ke wa
tshwenyega. E se kgale
o tla ba o lokologile.

Mala a Wini a dula a swerwe ke
tlala ya todi ya nose.

Bagwera ba Wini
ba ile ba tla go mo
etela letšatši le
lengwe le le lengwe.
Boati le Chris ba
mmalela dikanegelo.

2

15

Thušang!
Ke tantšwe.

Botša Mmutla gore a go
kgorometše.

Goga!



Goga ka
maatla!

Thušang! Ga
ke kgone go ya
tlase.


Wena Bere
ya go seleka.

Wena Bere ya
go segiša.

Ka letšati le lengwe Wini a namela
mohlare gore a rafe dinose ka
phagong. Kala ya robega gomme a
swarega mohlareng.

12

5




Ke nyaka go etela
Mmutla. O na le todi ye
ntši.

Lehono Wini o ile go etela
Mmutla ka moleteng wa
wona. Ga se a ka a kgona
go fihla lebating.

8

9



A re thušeng Wini!
Dinose di tla mo loma.

Phula palune gomme o
tla kgona go theoga.

Wini o be a le mathateng
letšatši le lengwe le
le lengwe.

Ke rata todi ye.
Ke jele fela
mapotlelo a
lesome a yona.




O feditše todi ya ka ka
moka. E fedile ka moka.



Wini o jele todi ka moka ya
Mmutla. Mala a gagwe a be a
tletše kudu.

Thušang! Ga ke
kgone go tloga mo
dinoseng.





Letšatšikg wedi::



A re direng

Thala seo o ratago go se dira le bagwera ba
gago ka morago o ngwale mafoko a mabedi
ka ga sona.



(Large empty box for drawing or writing, with a yellow border and orange dots on the sides.)




(A lined writing area with a yellow border and orange dots on the sides.)

TEACHER: Sign Date

101



Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.



Letšatši la go fiša

Letšatši la go tonya



Letšatši la phefo

Letšatši la pula



Letšatšikgwedi:

Mantšu a tlwaelo



A re baleng

thula
fofa
tonya

Tlang bana tlang tlang, Tlang re yo thutha.

Letšatši le hlabile. Lehono go foka phefo.

Marega ke ona. Go tonya tonyi.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.



thutha	tonya	hlabile	tlang
thula	tonyi	hlapile	tlaba
thuba	bonya	hlomile	tlala

Ngwalolla. A re ngwaleng



V V

V V

A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Go thutha go bose.



A re direng

Thala seswantšho sa boso bjo
o bo ratago. Ngwala lefoko ka
seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe.



A re ngwaleng

Diriša mantšu a go feleletša mafoko.



fiša

apogile

na

foka

bose

Tumišo o rata kudu ge go

Boati ga a rate ge pula e e

Ann o fofiša khaete ge phefo e

Tumišo le Sam ba rata go thutha ge go

Lehono boso bo



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.

Re go diret e mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.



iša	Ann o fof iša khaete.
ng	Tlang bana tlang tlang
ny	Go tonya tonyi
th	Rena re thutha ge go fiša
tš	Letšatši le hlabile



Letšatšikgwedi:



Dira sediko se sehubedu go diaparo tše o di aparago ge pula e ena.

Dira sediko se setalalerata go diaparo tše o di aparago ge go fiša.

Dira sediko se setalamorogo go diaparo tše o di aparago ge go tonya. Thala mothalo go tloga go diaparo go ya go mantšu a maleba.



jeresi



diputsu



paki



mphašane



sekhafo



polaose

dišothi

jase ya pula



jase



sekhipha




khosetšhumo ya go thutha



lanka

ditlelaflo



sekhethe

dipaketsana



kefa




mongatse wa letšatši



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

IO5



Oketšo le Ann ba ka gare ga ledimo.

Bona ba tšhogile.

Ba kitimela ka ntlong ya bobona.

Ba **thapile**.

Ba a roromela.

Mpša Ben e kitima le bona.





Letšatšikgwedi:

Mantšu a tlwaelo



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala
mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela,
o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

bona
thapile
tshoga

thapile

tshoga

tsena

thibile

tshaba

tseba

thubile

tshoša

tsela



W W

Ngwalolla.

A re ngwaleng



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Pula e ba thapisitše.



A re direng

Thala seswantšho sa
ledimo. Ngwala mafoko a
mararo ka ga seswantšho
sa gago.

--	--

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re direng

Feleletša diswantšho tše gomme o ngwale ka ləntšu la maleba. Diriša mantšu a, go go thuša.



Ke seruthwana.

o apere roko ye serolane.



Go a fiša.

aesekhirimi.

baja

Pula e a na. _____ ke
swere samporele sa go ba le
bohubedu le botala.



Go a tonya.

mengatse ye metalalerata.

re rwele



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala mafoko. Ngwala ka mantšu. Re go diretše mohlala.
Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

Yena	Yena o apere roko ye serolane.
Nna	ke na le mpša
Bona	ke bašemane
Rena	re bapala kgwele ya maoto



mošemane

mosetsana



A re ngwaleng

Na o mošemane goba mosetsana?



Nna ke



Lapologa

Lebelela lenaneo la ka tlase. Le bale le mogwera wa gago. Na diswantšho tše dinnyane di re botša eng?

Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano

Bolela le mogwera wa gago gomme le arabe dipotsišo tše. Ngwalang dikarabo tša lena.

Ke ka la bokae mo letšatši le bego le hlabile?



Ke ka la bokae mo phefo e bego e foka?

Ke ka la bokae mo phefo e bego e foka le maru a thibile?

Ke ka la bokae mo pula e bego e ena?

Thala boso bja matšatši a mahlano a a latelago a sekolo. Thoma ka lehono. Tšwela pele go fihla o tladište lenaneo ka moka.

Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




Ke selemo.



Ke lehlabula.



Ke marega.



Ke seruthwana.



A re baleng

Na o rata sehla sefe?

Marega ke a roromela.

Ke rata selemo.

Ke kitimela letamong.

Ke rata go **thutha**.Ke khutša ka **tlase** ga mehlare ye metalana.



Letšatšikgwedi:

Mantšu a tlwaelo



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala
mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela,
o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

swana
swara
swiela

thutha	tlase	swana	sehlaga
thoma	tlema	swara	sehlare
thiba	tlela	swiela	sehla



Z Z

Ngwalolla. A re ngwaleng




Z Z



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Ke thutha selemo.



A re direng

Thala seswantšho ka
ga sehla se o se ratago.
Ngwala lefoko ka
seswantšho seo.

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re boleleng

Lebelela khalentara gomme o bolele le mogwera wa gago ka seo o se bonago.

Dibatsela

Lamorena	Mo upologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Mokibelo
I	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



A re ngwaleng

Ngwala dikarabo tša dipotšišo tše.

Na khalentara ye ke ya kgwedi efe?

Na go na le matšatši a makae kgwedding ye?

Na letšatši la pele ke lefe?

Na letšatši la mafelelo ke lefe?

Na go na le maLamorena a makae?

Na go na le maLabohlano a makae?



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala mafoko. Feleletša ka mantšu. Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

marega

selemo

seruthwana

lehlabula

Mokibelo

Re thutha **selemo**.

Go tonya kudu

Matlakala a wa

Dinonyana di phaphaša


Ga re ye sekolong ka



Lapologa

Diphofolo ke diphedi.
Dimela le tšona ke
diphedi. Dilo ka moka tše
di phelago di nyaka moyo,
dijo le meetse gore di
phele.

Botša mogwera wa gago
gore go na le diphedi tše
kae mo seswantšhong se.
Di direle sediko.



Ngwala sehla seo se laetšwago mo seswantšhong.



Re na le serapana sa merogo.

Re ja ya go **tšwa** ka serapaneng.

Re **bjala** dinawa le dikherote.

Re **hwetša** mae a dikgogo.





Letšatšikgwedi:




Tlotlontšu

Mantšu a tlwaelo

rena
lena
bjala

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala
mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela,
o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

tšwa	hwetša	bjala
tšwela	hwela	bjoko
tšwafa	hwa	bjale



Ngwalolla.

A re ngwaleng



X X

X X



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



A re ngwaleng

Thala sediko se
sehubedu go dienywa,
se setalalerata go
merogo. Ngwala
lefoko ka seenywa
goba merogo ye o e
ragago.





A re boleleng

Bolela le mogwera wa gago ka seo Ann le Oketšo ba se dirago.



A re ngwaleng

Bala mafoko. Ngwala mantšu. Re go diretše mohlala.
Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.Oketšo le Ann ba **bjala** dikherote le dinawa.

Dibjalo ke tše _____

Ba sega _____

Re hwetša _____ go tšwa maswing

Ba _____ dibjalo ka mehla

bjala

nošetša

tšhese

ditala

bjang



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Tlatša dikgoba ka mantšu a.

dikherote

ditamati

dinawa

Oketšo le Ann ba bjetše



le



Gape ba bjala le



.




A re direng

Sega diswantšho tše di lego kua tlase mo letlakaleng. Di phare mafelong a maleba mo tšhateng. Bala gore go na le diswantšho tše kae seholopheng se sengwe le se sengwe. Ngwala karabo ya gago mafelelong a kholomo ye nngwe le ye nngwe.



							=	
							=	
							=	
							=	



MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi

117



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.





Letšatšikgwedi:




A re baleng

Re bona tlou ye kgolo.

Tau e na le meno a bogale.

Lepogo le kitima ka lebelo le legolo.

Digwagwa tše dinnyane le mebutla di kitima go putla mabjang le mehlare.



Mantšu a tlwaelo


yena
tlou
pitsi
thutlwa



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

tlou	thutlwa	pitsi	khudu
tlola	tholo	motse	khula
tloga	thula	botse	khutšo



Ngwalolla.

A re ngwaleng


y y

Y Y



A re ngwaleng

Thala seswantšho ka ga sehla se o se ratago.
Ngwala lefoko ka seswantšho seo.



Handwriting practice area for the letters 'y' and 'Y'.



A re direng

Mamaretša dikarolo tše di fapanego tša diphoofto.
Diriša mantšu a, go go thuša.

leoto



pogo

mosela

tsebe

leihlo

molomo




A re ngwaleng

Na phoofolo ye nngwe le ye nngwe e na le tše kae? Ngwala dinomoro.


Tlou

maoto	_____
mahlo	_____
ditsebe	_____
mosela	_____
pogo	_____
molomo	_____



Mmutla

maoto	_____
mahlo	_____
ditsebe	_____
mosela	_____
pogo	_____
molomo	_____





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Nomora mafoko go ya ka tatelano ya maleba gore a re fe kanegelo.

Re sepela ka pese ge re eyo **bona** diphoofolo.

_____ e ya lešokeng la diphoofolo.

Re _____ gae.

Ke moka tau e kitimiša _____.

Re bona tau ye _____.

bona

kgolo

boela

phooko


pese



Lapologa


Feleletša go thala
seswantšho. Swaya selo
go laetša gore o feditše
go se thala.

Thala letšatši.	<input checked="" type="checkbox"/>
Thala kwena e le ka nokeng.	
Thala khudu e le kgauswi ga leswika.	
Thala mapidibidi a 3.	
Thala phooko e enwa meetse.	
Thala tau e le kgauswi le sethogkwa e lebeletše phooko.	



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



Šaka e na le meno a magolo.

Hlapi ye nnyane e khuta maswikeng.

Tolfeine e thuthela godimo gore e **hwetše** moyo.

Oktophase e na le maoto a 8.

Leruarua ke phoofolo ye kgolokgolo ya ka lewatle.





Letšatšikgwedi:




Tlotlontšu

Mantšu a tlwaelo

hwetša
thuša
sepela
tlase

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

leino	hlapi	hwetša	tšela
leina	hlano	hwela	tšona
leihlo	hlapa	hwa	tšola



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

Šaka e sisinýga sekepe.



A re direng

Thala seswantšho sa phoofolo ya ka lewatle.
Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi


124 Ka tlase lewatle

Kotara ya 4 – Beke ya 6 - 10



A re direng

Kopanya marontho go feleletša seswantšho se. Se khalare.



Na ke eng?



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

sekepe

hlapi

hlapijeli

hlapinaledi

Šaka



Se ke



Se ke



Se ke

Se ke

Se ke





Letšatšikgwedi:



Medumo


Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala.

s	Šaka e menola sekepe.
tšh	Tšhese ke sejo se se loketšego mmele.
ng	Na ke eng seo?
th	Re be re thutha re sa boife.
tšw	Re tla tšwela pele gosasa.



Lapologa

Thuša bana go swara
hlapi. Ka tlase ga hlapi,
ngwala gore ke mang a
tantšego hlapi.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi






A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.





Ditlou ka moka di be di ejá. Bubu, ngwana wa tlou, o ile a tlogela balapa la gabo. O ile a sepela, a sepela, a sepela a ba a sepela. Ga se a kwa ge ba mmitša.



A tloga, a
theogela nokeng.
Bubu a gahlana le
kubu.



Letšatšikgwedi:




A sepela, a sepela go fihla a
gahlana le thutlwā. A iša molala
godimo gore a bone thutlwā.

A sepela, a sepela go fihla a kgopša
ke khudu. A lebelela tlase, tlase a
bona khudu.




Bubu a thoma go lla.
A sepela, a sepela
gomme a gahlana le
phuti.

Bubu ngwana wa tlou o a timela



Bubu a rotošetša mahlo godimo gomme a bona nonyana ye kgolo e kotame mohlareng.

Bubu o be a le noši. A napa a bona Lepogo ka sethoggweng. Lepogo le be le kitima ka lebelo le legolo.






Letšatšikgwedi:




Na ke wa leloko la gago?

Bubu, ngwanaka! Na o be o le kae?



Kwena e be e nyaka go dira Bubu dijo tša yona tša letena.

Ka nako yeo mmago Bubu a bona ngwana wa gagwe Bubu. A mo goga ka mosela go mo ntšha ka nokeng.



Go tloga letšatši leo Bubu ga se a ka a katoga balapa la gabo. O be a tseba gore ga se yena tau goba kubu. Ga se yena thutlwaga goba khudu goba phuti. Ga se yena nonyana goba lepogo goba pitsi. Ebile ga se yena kwena. Ke yena Bubu. Ke wa leloko la ditlou.



O yo bohlokwa.
Mmele wa gago o bohlokwa.
Mmele wa gago ke wa gago fela!



GO SE BE
MOTHO
yo a
kgwathago
Maponapona
a gago.

O swanetše go botša yo mongwe ge
motho yo mongwe a kgwatha maponapona a gago.

O swanetše go botša yo mongwe ge motho
yo mongwe a dira gore o dire dilo tše o
sa nyakego go di dira.

Bao o swanetšego go ba leletša
mogala ge o nyaka thušo:

Mogala wa Tshireletšo ya
bana: 0800 05 55 55

Mogala wa Maphodisa wa
Thibelo ya Bosenyi: 086 00 10111

Mogala wa Maphodisa wa
tšhoganyetšo: 10111

Mogala wa Thušo go Batho: 0861 322 322

Yuniti ya Tshireletšo ya Bana: 012 393 2359/2362/2363





Katse

le

legotlo

di

eme

tseleng.

Ke

duma

ge

nkabe

ke

na

le

hlapi.

Re

rata

go

bapala

ka

ntle.

Go

bose

kudu

go

bapala

phakeng.

Rena

re

kitima

ka

lebelo.

Boati

o

ile

lebenkeleng.

Ba

bala

puku

ye

koto.

letlakala 3

letlakala 7

letlakala 11

letlakala 15

letlakala 19


letlakala 23

letlakala 27





Cut out the circle on the elephant's face and put your finger through to form the trunk.



Finger puppets:
Cut out the finger
puppets on the solid
black lines and fold on the
dotted lines. Now glue on
the back where shown to
form a finger puppet.

